

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (28.06.17 12:28:28)

Poštovane kolege,

Otvaram 11. posebnu sjednicu prvog redovnog proljećnjeg zasijedanja u 2017. godini Skupštine Crne Gore 26. saziva.

Kao što znate ova je sjednica posvećena Premijerskom satu u okviru kojeg pitanja premijeru postavljaju predsjednici klubova poslanika, odnosno ovlašćeni predstavnici klubova poslanika.

Podsjećam da su pitanja predsjedniku Vlade za današnju sjednicu postavili: Branimir Gvozdrenović, ovlašćeni predstavnik Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Crne Gore, Genci Nimanbegu, ovlašćeni predstavnik Kluba poslanika Bošnjačke sranke, Koalicija Albanci odlučno, Forca, DUA i Albanska alternativa i Hrvatske građanske inicijative i Vujica Lazović, predsjednik Kluba poslanika Socijaldemokrata Crne Gore i Liberalne partije Crne Gore.

Prelazimo na postavljena pitanja.

Ima riječ Branimir Gvozdrenović, izvolite.

BRANIMIR GVOZDRENOVIĆ (28.06.17 12:29:22)

Uvaženi članovi Vlade, uvaženi predsjedniče Vlade,

Nedavnim formalnim članstvom u NATO obezbijeden je širi bezbjednosni okvir za Crnu Goru i naša zemlja je postala ponosni partner 28 ostalih država članica NATO. Naša generacija je posebno počastvovana činjenicom da je izborila mogućnost da uvede Crnu Goru u NATO društvo zemalja i da time učvrsti našu međunarodnu poziciju, ali i osigura bezbjednosnu budućnost države Crne Gore.

Siguran sam da je formalizovanjem našeg članstva u NATO poslata jasna i pozitivni signal poslovnoj zajednici u cijelom svijetu da je Crna Gora odredište gdje treba ulagati kapital, pokretati biznis jer se radi o državi čiji je politički, ekonomski, pravno - sigurnosni, demokratski kapacitet potvrđen članstvom u Alijansi.

Ubijeđen sam da će naše članstvo u NATO ubrzati ekonomski razvoj Crne Gore i neminovno uticati na poboljšanje kvaliteta života svih građana u Crnoj Gori i sa aspekta njihove bezbjednosti. U tom smislu, moje pitanje za Vas je: kakvo je stanje kada je u pitanju bezbjednost u državi Crnoj Gori?

Odvijanje turističke sezone ohrabruje. Po najavama sezona će biti značajno produžena, zahvaljujući aktivnostima koje su sprovedene i koje se realizuju.

Da li su crnogorske službe bezbjednosti spremno dočekale početak turističke sezone, posebno na crnogorskom primorju gdje ohrabruju podaci o broju i strukturi inostranih gostiju?

Kakvo je stanje javnog reda i mira i da li je Vlada spremna da odgovori eventualnim bezbjednosnim izazovima? Da li mjere i aktivnosti koje se preduzimaju daju rezultate, odnosno da li doprinose suzbijanju organizovanog kriminala i očuvanju stabilnosti i bezbjednosti koje je jako važno za Crnu Goru?

I kratko obrazloženje dopisa koji sam Vam poslao.

Crna Gora je svojim turističkim potencijalima, kako na crnogorskom primorju, tako i u centralnom i sjevernom regionu, ima ogromne mogućnosti za razvoj visokokvalitetnog turizma i percipirana je i kao bezbjedna i sigurna destinacija, što je jedan od osnovnih preduslova za turistički razvoj. Nekoliko godina unazad, naša zemlja je na listama renomiranih svjetskih turističkih organizacija i institucija svrstana u sam vrh prognoziranog turističkog rasta za naredni period, tako da je prognoza da će 2026. godine broj turista doseći blizu tri miliona, što znači da će takoreći Crna Gora ugostiti pet puta više turista nego što ima stanovnika, što je jedan ozbiljan bezbjednosni i zahtjevan zadatak za državu Crnu Goru.

U tom smislu ohrabruje činjenica da se ostvaruju rezultati u kontekstu borbe protiv svih oblika kriminala.

Siguran sam da poslanike Crne Gore i cjelokupnu javnost interesuje šta je urađeno i šta se trenutno radi na održavanju i poboljšanju bezbjednosne situacije u državi?

Hvala lijepo.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (28.06.17 12:32:37)

Hvala vama.

Ima riječ predsjednik Vlade gospodin Duško Marković. Izvolite.

DUŠKO MARKOVIĆ (28.06.17 12:32:49)

Hvala gospodine predsjedniče.

Uvaženi potpredsjedniče Gvozdenoviću,

Zahvaljujem vam na ovako koncipiranom pitanju. Drago mi je da ste u širem kontekstu unutrašnje stabilnosti i bezbjednosti spomenuli uspješnu formalizaciju našeg članstva u NATO savezu.

Imajući u vidu da je ovo prvo moje obraćanje ovom domu nakon ulaska Crne Gore u NATO, želim da u ime Vlade i lično zahvalim predsjedniku Parlamenta, potpredsjednicima, poslanicima i svim zaposlenim u službama Skupštine Crne Gore na doprinosu ostvarenju najznačajnijeg vanjsko političkog dostignuća u našoj novijoj istoriji.

Kao što ste i sami kazali, a ja mogu potvrditi, naša generacija je posebno privilegovana činjenicom da je izborila mogućnost da izvede Crnu Goru, da uvede Crnu Goru u društvo NATO zemalja i da time učvrsti međunarodnu poziciju ali i osigura bezbjednosnu budućnost države. Činjenica da je Crna Gora postala članica Sjeverno atlantskog saveza, te da su je kao ravnopravnog partnera prihvatile najveće svjetske sile i najrazvijenije ekonomije poput Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Francuske, Velike Britanije, nedvosmisleno predstavlja ohrabrenje stranim investitorima da svoj biznis šire u zemlji čiji je pravni i ekonomski sistem zadovoljio stroge predušlove ovog prestižnog saveza. Prve impulse u tom pravcu već osjećamo i ovih dana, a uvjeren sam da će tako biti i u vremenu koje je pred nama.

Poštovani potpredsjedniče Gvozdenoviću,

Imajući u vidu da ste u okviru jedne teme postavili nekoliko srodnih pitanja, nastojeću da vam odgovorim istim redoslijedom u uvjerenju da ću i u poslanicima i zainteresovanoj javnosti ponuditi sveobuhvatne informacije.

Cijenim zaista važnim da u susret najintenzivnijem periodu turističke sezone, baš ovdje u Skupštini, govorimo o bezbjednosnim prilikama u zemlji, posebno uvažavajući činjenicu da je Crna Gora, zahvaljujući pažljivo planiranim aktivnostima u prethodnih nekoliko godina, uspjela da unaprijedi turistički rejting, a rast njene turističke privrede već je svrstan u sam vrh prognoziranog privrednog rasta za ovogodišnju sezonu i za naredni period.

Počecu direktnim odgovorom na vaše prvo pitanje.

Stanje bezbjednosti u Crnoj Gori je na zadovoljavajućem nivou, ali ne želim da završim samo sa takvom ocjenom. Ovo je i mjesto na kojem se moramo podsjetiti ukupnog konteksta u okviru kojeg govorimo o stanju bezbjednosti u zemlji, a njega determinišu i određene okolnosti izvan isključive bezbjednosne ravni.

Naša država je u periodu dužem od godinu dana i po unazad bila izložena ozbiljnoj političkoj i bezbjednosnoj destrukciji kako iznutra tako i s vani. Stepem narušavanja političkog sistema i pokušaj ugrožavanja funkcionalnosti institucija i njihove diskreditacije u mnogome su kod pojedinaca zamagljivali sliku bezbjedne zemlje i stabilnog društvenog ambijenta. Ipak, bez obzira na izazove sa kojima se susrijećemo, kao i na sporadični osjećaj zabrinutosti građana, možemo konstatovati da je bezbjednosna situacija na potrebnom nivou i da se Crna Gora oduprla i poslala jasan odgovor svima koji su je podrivali i pokušali je ugroziti. Tome je značajno doprinio rad, ne samo policije koja je dominantno odgovorna za stanje reda i sigurnosti, već i Tužilaštva i drugih bezbjednosnih institucija ali i bolja koordinacija sa ostalim državnim organima u lancu pravde i bezbjednosti.

Kao što znate, najvažnija bezbjednosna pitanja razmatrana su na Vijeću za nacionalnu bezbjednost i na osnovu zaključaka Vijeća djelovalo se uspješno i operativno u onim oblastima u kojima se ogleda bezbjednost i sigurnost države. Nastavićemo s tom uspješnom praksom. Ovdje

svakako treba pomenuti jasne međunarodne saradnje gdje je naša država nesumnjivo prepoznata kao kredibilna i pouzdan partner gdje kao društvo koristimo ozbiljne benefite razmjene informacija i podataka i na osnovu toga postižemo ozbiljne rezultate.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije u periodu iza nas ovaj vid saradnje podigli su na najviši nivo. Kada govorimo o spremnosti bezbjednosnog sektora da odgovori izazovu turističke sezone, moj odgovor je potvrđan. Službe su spremno dočekale početak ljetnje turističke sezone. Podsjetiću da već nekoliko godina unazad odlične rezultate daje projekat regionalne razmjene policijskih službenika koji se nastavlja i ove godine, tako da će s našim policajcima duž crnogorskog primorja ponovo patrolirati njihove kolege iz Srbije, Hrvatske, Italije, Makedonije i Albanije. Iskazano brojkama, više od 300 policajaca po smjeni raspoređeni su u Budvi, Baru, Ulcinju, Herceg Novom, Kotoru i Tivtu i po 15 njihovih kolega iz zemalja okruženja. Ovim aktivnostima koordinira Štab operativne akcije 2017. koji je započeo s radom već 1. juna.

Međutim, nećemo se zaustaviti samo na tome. Želim da naglasim da će aktivnosti policije u narednom periodu biti kontinuirane i pojačane i u turističkoj sezoni i poslije nje. Ako je cilj puna bezbjednost i sigurnost i ako se traže mjerljivi rezultati od policije, prirodno je da se očekuje i veće razumijevanje i doprinos tom cilju od svih nas koji se bavimo javnim poslom. Konkretno, moramo naučiti da pod geslom navodne demokratije ne opstruismo rad državnih organa i ne pozivamo građane na proteste protiv policije. Istovremeno, ako bilo koji građanin smatra da su mu prilikom policijskih aktivnosti ugrožena prava koja mu garantuju Ustav i zakoni ove zemlje, na raspolaganju mu stoje kako unutrašnji tako i eksterni mehanizmi kontrole rada policije i svakog policijskog službenika ponaosob, a zaštitu će mu garantovati i ministar unutrašnjih poslova koji danas sjedi s nama u parlamentu.

S druge strane, ono što posebno želim da saopštim, država se neće izvinjavati nikome za to što policija radi svoj posao u skladu sa zakonom i neće biti privilegovanih ugoditeljskih objekata i prostora niti će biti privilegovanih crnogorskih gradova. Naprotiv. Da dodam, nećemo ostati na nivou usmene podrške policiji. Ona će s nivoa Vlade biti suštinska i konkretna. Kao predsjednik Vlade učiniću sve da u narednom periodu obezbijedimo optimalna sredstva za rješavanje prioritarnih potreba zaposlenih, kao i za opremanje i modernizaciju policije. Moja poruka podrške policiji podrazumijeva i jednu važnu intervenciju. Poznate su mi određene unutrašnje slabosti policije i pomanjkanja profesionalnosti i odgovornosti pojedinaca u njenom sastavu. Ne mogu policijski službenici biti na raspolaganju i biti dostupni nikome osim državi. U njenim redovima ne smije biti mjesta za one koji su spremni da otvaraju prostor za nečije tuđe i pojedinačne interese. Takav komfor im nećemo dozvoliti.

Nadalje, što se tiče vašeg pitanja o stanju javnog reda i mira, te eventualnih bezbjednosnih izazova, podsjetiću da je tokom prethodnih pola godine, takođe, planirano sprovođenje intenzivne preventivne aktivnosti prema bezbjednosno interesanim licima i pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa. Prema informacijama koje sam dobio iz Ministarstva unutrašnjih poslova izvršno je oko 2.550 kontrola članova organizovanih kriminalnih grupa i bezbjednosno interesantnih lica i 450 kontrola ugoditeljskih objekata čiji su vlasnici ili u kojima borave ova lica. Oduzeta je veća količina oružja i podnijeto 28 krivičnih prijava. Realizovane su 93 ciljne akcije tzv. racije u kojima je oduzeto 137 komada vatrenog oružja i eksplozivnih naprava i 134 putnička vozila. Kao što je javnost imala priliku da čuje, spriječeno je izvršenje najtežih krivičnih djela kroz moguće naručene likvidacije na teritoriji Crne Gore, a značajni rezultati postignuti su i na suzbijanju trgovine drogom, kao i kroz zapljenu oko 2,5 tone raznih vrsta narkotika. Zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela lišeno je slobode 541 lice, a na osnovu pravosnažnih sudskih presuda 263 lica sprovedena su na izvršenje kazni zatvora. Takođe, na osnovu raspisanih potjernica ukupno su lišena slobode 273 lica.

Međutim, ne poričemo da ima u oblasti rada djelovanja policije gdje se moraju uložiti dodatni naponi, posebno na polju bezbjednosti i saobraćaja. Izvještaj za prošlu godinu pokazao je pogoršano stanje bezbjednosti saobraćaja u odnosu na 2015. godinu za 5,8%. Imajući u vidu ove podatke i činjenicu da je, nažalost, bio određen broj žrtava saobraćajnih nezgoda ne mogu biti zadovoljan stanjem bezbjednosti saobraćaja. Analize i podaci u ovom segmentu pokazuju da je najčešći uzrok nezgoda ljudski faktor. Ovdje moramo mobilisati ne samo policiju da djeluje preventivno i represivno već i sve društvene snage treba da daju doprinos podizanju svijesti kada je u pitanju kultura i bezbjednost saobraćaja.

Na kraju, želim i da saopštim da sam zadovoljan radom Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. Sve što policija preduzima usmjereno je da se građanima i turistima obezbijedi siguran ambijent, a sve u cilju ukupne stabilnosti i bezbjednosti i svakako ostvarivanja još jedne uspješne turističke sezone. To ide u prilog našem visokom turističkom rejtingu i našim naporima da ubrzamo ekonomski rast i obezbijedimo siguran, bezbjedan i bolji životni ambijent za svaku porodicu i svakog pojedinca. Hvala vam na pažnji.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (28.06.17 12:42:53)

Hvala vama.

Da li imate komentar, poslaniče Gvozdenoviću? Izvolite.

BRANIMIR GVOZDENOVIĆ (28.06.17 12:42:56)

Samo da se zahvalim predsjedniku Vlade na sadržajnom i jasnom odgovoru koji je prezentirao šta je urađeno i šta će se raditi u narednom periodu. Razumijemo da je to jedan od važnih prioriteta koji je vezan za kvalitet svih građana u Crnoj Gori koji karakteriše ozbiljna bezbjednosna situacija s aspekta sigurnosti građana i ovo što je vezano za turizam koji nosi preko 20% bruto društvenog proizvoda koji prema svim procjenama treba da narednih osam godina dostigne i 30% bruto društvenog proizvoda u Crnoj Gori.

Zbog toga, pored već učinjenih ozbiljnih napora koji su vezani za poboljšanje smještajnih kapaciteta, aktivnosti koje su vezane za infrastrukturu, avio dostupnost, viznu liberalizaciju, bezbjednost je možda jedan od najvažnijih elemenata da bi se dostigao taj cilj i da bi se obuhvatio jedan značajan broj turista koji će u narednom periodu dolaziti na prostor Mediterana.

Prema izvještaju Svjetskog saveza za turizam i putovanje, sada nešto preko 300 miliona turista gravitira ovim prostorom, a za devet godina treba da bude preko 500 miliona. To je veliki izazov za Crnu Goru. Siguran sam da će Crna Gora jasnom ekonomskom politikom, ali i elementima koji su vezani za bezbjednost i sigurnost koju smo sada čuli biti jedna od najbrže rastućih turističkih destinacija kao što je i sada. Hvala.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (28.06.17 12:44:25)

Hvala, poslaniče Gvozdenoviću.

Pretpostavljam da nemate odgovor na komentar.

Sledeće pitanje, riječ ima poslanik Nimanbegu. Izvolite.

GENCI NIMANBEGU (28.06.17 12:44:37)

Hvala, predsjedniče.

Poštovana gospodo poslanici i poslanice,

Kao ovlašćeni predstavnik Kluba poslanika Bošnjačke stranke, koalicije Shqiptaret te vendosur - Albanci odlučno i HGI upućujem vam sledeće pitanje:

"Koji je stav Vlade Crne Gore u odnosu na inicijativu koja je promovisana iz više krugova da se u regionu Zapadnog Balkana politički i ekonomski stvori jedinstveno ekonomsko tržište? Da li je to novi izazov za proces evropskih integracija za region i Crnu Goru i da li ona predstavlja najavu promjene politike Evropske unije prema procesu integracija zemalja regiona? Koje su prednosti, a koje slabosti te inicijative za formiranjem ekonomske i carinske unije regiona Zapadnog Balkana? Da li je to jedna od tema razgovara na predstojećem Samitu u julu mjesecu u Trstu, koji je dio berlinskog procesa"?

Obrazloženje. Inicijativa za zajedničkim tržištem na Zapadnom Balkanu koje su predstavljane od dosadašnjeg premijera Srbije, a sadašnjeg predsjednika te zemlje, Aleksandra

Vučića, iako nedovoljno pojašnjene, predstavljena je kao ključna za stabilnost, razvoj i napredak regiona. Iako nedovoljno obrazložena javnosti, po meni neočekivano, dobila je podršku evropskog komesara za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanesa Hana. Smatram da predstavlja jednu artikulaciju (najavu) da se u određenim krugovima u Evropskoj uniji stvaraju politički stavovi koji mogu predstavljati nove prepreke u ubrzanju pristupa Evropske unije država Zapadnog Balkana. To je veoma očigledno jer su brojna neriješena pitanja u odnosima pojedinih zemalja regiona umjesto najavljene stabilnosti stvorila bi jednu kompoziciju s puno lokomotiva koja bi vremenom dobila tretman zajedničkog pristupa za učlanjenje u Evropsku uniju.

Samproces je najavio intenzivnije učešće vodeće zemlje EU Njemačke prema regionu i tada je povratio nadu ubrzavanja procesa integracija država regiona kroz zajedničke projekte, a posebno investiranje u infrastrukturne projekte u regionu. Iako je proces već pokrenut 2014.godine za Crnu Goru i jadranski dio regiona još nema opipljivih rezultata tog procesa, što više politički odnosi unutar država između država u samom regionu sa pojedinim izuzecima pokazuju očiglednu regresiju i ozbiljno osporavaju napredak u pregovorima sa Evropskom unijom te je s toga potreban jasan stav prema ovom pitanju. Očekujem i pisani odgovor. Hvala.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (28.06.17 12:47:23)

Hvala vama.

Ima riječ predsjednik Vlade Duško Marković. Izvolite.

DUŠKO MARKOVIĆ (28.06.17 12:47:43)

Uvaženi predsjedniče, uvaženi potpredsjedniče Nimanbegu,

Crna Gora je proces pregovora za članstvo u Evropsku uniju otpočela prije pet godina i do danas otvorila dvadeset osam pregovaračkih poglavlja od ukupno 33, dok je tri privremeno zatvorila. Od susjednih država regiona samo je Republika Srbija otvorila deset pregovaračkih poglavlja, dok ostale zemlje regiona pregovore još nijesu ni otopčeli.

Ovi podaci su najbolja potvrda postignutog na planu evropske integracije kada je u pitanju Crna Gora. Snažno ćemo nastaviti sa ispunjavanjem obaveza postaknuti posebno činjenicom da je uspješno savladan veći dio puta kao ovom važnom nakon punopravnog članstva u NATO našem najvažnijem spoljno-političkom prioritetu. To je naše opredeljenje, a zadatak Vlade koju predstavljam biće još dinamičniji pregovarački proces u ovom četvorogodištu osnažen novim političkim pregovaračkim kapacitetom u smislu novoformiranog Ministarstva za evropske poslove.

Paralelno sa ovim pristupom Crna Gora u potpunosti podržava sve aktivnosti koje vode usklađivanju zemalja u procesu proširenja sa zahtjevima jedinstvenog tržišta Evropske unije. U tom kontekstu činjenica da smo nedavno zatvorili pregovaračko poglavlje trideset vanjski odnosi koje određuje trgovinsku politiku trećim zemljama, najbolje govori o tome na koji način treba usvajati evropske standarde.

Na inicijativu njemačke kancelarke Angele Merkel 28.avgusta 2014.godine, održan je samit u Berlinu u kome su prisustvovali predsjednici vlada, ministri spoljnih poslova i ministri ekonomije Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Austrije, i Francuske, kao i predstavnici Evropske komisije, tokom koga je prvi put predstavljena ideja bliže ekonomske integracije zemalja Zapadnog Balkana.

Jedan od ključnih akcenata berlinskog procesa je da ciljeve razvoja regiona Zapadnog Balkana treba realizovati putem jasno utvrđenih regionalnih projekata uz finansijsku pomoć Evropske komisije. Time bi se region jače infrastrukturno uvezivao i bliže približavao Evropskoj uniji kroz proces koji je komplementaran pregovorima za članstvo u Evropsku uniju.

U vezi sa agendom povezivanja zemalja Zapadnog Balkana, Crna Gora aktivno učestvuje u realizaciji projekata u oblasti energetike i saobraćaja. Najkonkretnija podrška u tim oblastima vezuje se za projekat izgradnja transbalkanskog elektroenergetskog koridora dijela kroz Crnu Goru sa podrškom u vidu bespovratne finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 25 miliona eura, te rekonstrukcije željezničke pruge od Bara do granice sa Republikom Srbijom u iznosu od

20.000 miliona eura.

Radovi na energetskej infrastrukturi su u poodmakloj fazi, što je sa zadovoljstvom potvrđeno i tokom nedavne posjete komesara Johanesa Hana gradilištu u Lastvi Grbaljskoj, kao jednoj od lokacija na pomenutom koridoru. Dakle, ove aktivnosti jasno ukazuju na konkretne i pozitivne finansijske efekte u okviru Berlinskog procesa. U dosadašnjem periodu za ovaj okvir ukupno se vezuje oko 70 miliona eura bespovratne pomoći.

Imajući u vidu karakter projekata namijenjenih isključivo javnoj infrastrukturi, jasno je da se radi o važnom doprinosu i podsticaju za razvoj ekonomije i podizanje kvaliteta života naših građana.

Naredni samit visokih zvaničnika država Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa biće održan u Trstu 12. jula ove godine. Ključne teme samita biće Ugovor o transportnoj zajednici, podsticanje regionalne, ekonomske integracije u cilju povećanja obima trgovine investicija u skladu sa preuzetim obavezama u procesu integracije zemalja regiona u Evropsku uniju. Politika podrške mladima, saradnja sa cijelim društvom, podrška razvoja privatnog sektora, kroz osnivanje sekretarijata privrednih komora regiona. Planirano je i razmatranje konsolidovanog višegodišnjeg akcionog plana za razvoj regionalnog, ekonomskog područja u zemljama Zapadnog Balkana, kao članicama centralno evropske zone slobodne trgovine poznatije kao CEFTA.

Predloženim Akcionim planom za period naredne četiri godine definisana je Agenda za regionalnu, ekonomsku integraciju koja obuhvata promovisanje dalje trgovinske integracije, uvođenje dinamičnog, regionalnog, investicionog ambijenta, olakšavanje regionalne mobilnosti i kreiranje programa digitalne integracije.

Uvaženi Nimanbegu,

I ako su početkom ove godine registrovana različita tumačenja inicijative povodom dalje integracije regiona Zapadnog Balkana poput stvaranja takozvanih carinskih unija i zajedničkog tržišta regiona na tehničkim sastancima sa Evropskom komisijom i zemljama regiona, kao i na sastancima predstavnika naše Vlade i Evropske komisije na visokom nivou usaglašeno je da u regionu ne možemo govoriti o jedinstvenoj carinskoj, odnosno trgovinskoj politici regiona prema trećim zemljama.

Inicijativa o formiranju carinske unije i zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana nije realna budući da svaka od zemalja Zapadnog Balkana svoju ekonomsku politiku vodi i usaglašava shodno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i njenim državama članicama, uvažavajući i činjenicu da sve zemlje regiona nijesu članice svjetske trgovinske organizacije. Dakle, svaka od zemalja regiona Zapadnog Balkana, kao članica CEFTA zone slobodne trgovine nastavlja da vodi sopstvenu trgovinsku politiku prema svim ostalim zemljama uz eliminisanje carinskih i necarinskih barijera u trgovini robama i uslugama sa CEFTA stranama i nastavlja sa uklanjanjem barijera u pogledu investicija u zemlje Zapadnog Balkana shodno CEFTA zakonodavnom okviru.

Da budem potpuno jasan.

Isključivo u skladu sa našim strateškim opredjeljenjem, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Vlada je saglasna sa jačanjem regionalne, ekonomske saradnje kroz ovaj razvoj regionalnog ekonomskog područja. Ovaj proces može se voditi samo u postojećem pravnom okviru koji čine Zakon o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i produživanju između Evropske unije i njenih država, članica sa jedne strane i Crne Gore s druge strane i CEFTA sporazuma uz mogućnost njegovog širenja. U tom smislu pozicija Crne Gore je nedvosmisleno saopštila na sastancima sa Evropskom komisijom jeste da je za dalje jačanje ekonomske integracije u regionu implementacija Akcionog plana za oblasti trgovine investicija i mobilnosti u okviru četiri profesije stomatolozi, ljekari, arhitekti i građevinski inženjeri, postojeći CEFTA okvir, jedini prihvatljiv pravni okvir. Sa navedenim su saglasne i ostale zemlje regiona. U tom smislu je sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za razvoj regionalnog, ekonomskog područja moguće kroz dodatne CEFTA protokole bez stvaranja bilo kakvih novih institucija i struktura.

Pored toga, Evropska komisija je potvrdila da proces razvoja regionalnog, ekonomskog područja zemalja Zapadnog Balkana nije alternativa za evropske integracije Zapadnog Balkana, već je to komplementarna agenda u procesu pregovora za članstvo zemalja regiona u Evropskoj uniji, koji omogućava dalje otklanjanje barijera u saradnji između zemalja regiona shodno ustanovljenom pravnom okviru.

U tom smislu, ponavljam, ovdje nema govora o stvaranju jedinstvenog tržišta Zapadnog Balkana, niti o bilo kakvoj novoj regionalnoj, političkoj i ekonomskoj zajednici, već se radi o podršci Evropske unije da zemlje Zapadnog Balkana svaka svojom dinamikom uz jaču međusobnu saradnju postanu članice jedinstvenog tržišta Evropske unije.

Dozvolite da sa vama podijelim zadovoljstvo da je Crna Gora potvrđena kao regionalni lider kada su u pitanju evropske integracije i učinimo sve da taj status očuvamo, a samim tim u optimalnom roku postanemo punopravna članica Evropske unije.

Hvala na pažnji.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (28.06.17 12:55:30)

Gospodine Nimanbegu,
imate li komentar? Izvolite.

GENCI NIMANBEGU (28.06.17 12:55:35)

Predsjedniče Vlade,

Zahvaljujem vam na odgovoru. Mislim da je u završnom dijelu vašeg odgovora bio jasan, javnosti i građanima. Ja želim još jednom potvrditi i vas upoznati i građane zašto sam uputio ovo pitanje.

Pitanje evropskih integracija je ključno za razvoj regiona. Pitanje integracija nije samo put prema kome ćemo se mi daj Bože 2020. i '21.godine učlaniti u Evropsku uniju. Taj put je prihvatanje vrijednosti koje te zemlje imaju i baštine i moramo biti svjesni da je unutar Evropske unije ima i politika i dešavanja koje mogu uticati da se mi nedovoljno brzo uključimo u zajednicu evropskih država. Zašto ovo govorim?

Imamo primjer da je Velika Britanija izašla, ustvari odlučila je da će izaći iz Evropske unije i to je neminovnost i to će donijeti promjene unutar Evropske unije i unutar država u regionu. Ali ono što je za nas najvažnije moramo biti spremni na sve alternative, moramo biti spremni na svaki scenario. Ono što imamo zajednički i što želimo cijeniti to je vladavina prava. Vladavina prava znači da mi te vrijednosti prihvatimo ... da nema nijedne institucije ni jednog pojedinca koji je jači od zakona i države regiona sve imaju problema sa tim. I pored ugovora brojnih koje smo mi ovdje imali i o stabilizaciji i pridruživanju i Paktu o Zapadnom Balkanu i Cefti, imamo regresiju demokratije u regionu. Imamo regresiju, imamo jačanje desnih stranaka, imamo jačanje populizma i, ja mislim da ste vi sigurni. Dosta unutrašnjih slabosti unutar samih institucija koje daju argumenta da građani budu skeptični. Da li je ovo put kojim idemo da bi poboljšali situaciju ili da bi im postavljali jednu metu za koju bi oni bili za.

Šta ćemo ponuditi građanima ako bude još većih problema unutar Evropske unije? Pa vladavinu prava, razvoj demokratije, jačanje ljudskih manjinskih prava. Svi naši regioni ovdje, svi naši gradovi moraju biti dovoljno prepoznatljivi i perspektivni za građane i da ih ne napuštaju, da nije perspektiva samo u Podgorici, da nije perspektiva samo u Budvi, nego da je perspektiva i u Ulcinju, i u Rožaju, i u Pljevljima i u svim gradovima gdje naši građani žive.

Sad moram komentarisati ono što ste vi komentarisali u pitanju ...(Prekid) ... Ja sam siguran da i u radu MUP-a, Ministarstvu unutrašnjih poslova nije baš sve onako kako ste vi iznijeli. Siguran sam da imamo prilike ovdje javno saopštiti da li je neko pozivao građane na proteste protivu policije Ulcinj. Ako je to bila poruka upućena političarima, ja sam bio u Policiji tu noć, u junu mjesecu i sigurno nije bilo poziva nego to je reakcija građana na jednu akciju policije koja je, po meni, bila neprofesionalna. Šamarati građane je neprofesionalno i psovati ih je neprofesionalno. Vršiti svoju ulogu, slažem se s vama, u potpunosti u djelu. Mi moramo jačati institucije, moramo dati podršku i policiji, i pravosuđu, ali moramo poštovati i prava građana na ljudskost, na pravo na dostojanstvo i to tu noć nije bilo u Ulcinju. Hvala.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (28.06.17 12:59:40)

Hvala poslaniče, potpredsjedniče Nimanbegu.

Samo jednu konstataciju - nijeste imali pravo za ovaj drugi dio komentaran a pitanje, to je van konteksta vaše prvog pitanja.

Da li gospodin Marković, premijer Marković želi riječ? Izvolite.

DUŠKO MARKOVIĆ (28.06.17 13:00:12)

Da prvo prokomentarišem ono o čemu je govorio potpredsjednik Nimanbegu, a tiče se naše integracije vezano za takozvano projektovanje regiona u okviru jedinstvenog balkanskog tržišta, odnosno jedinstvene carinske unije. To je bila opcija na stolu pojedinaca, političkih lidera u regionu i podržana na neki način od dijela evropske administracije. U tim razgovorima smo jasno stavili do znanja šta su nedostaci tog pristupa i koji je pristup iza kojeg stoji Crna Gora, iza kojeg treba da stoje zemlje regiona Zapadnog Balkana koje u svojoj agendi imaju evropsku i evroatlantsku integraciju. To nije bio lak razgovor, to nijesu jednostavne teme, ali Crna Gora je, kao i uvijek, bez velike galame, bez piar politika, za stolom argumentima u okviru stručnog ekspertskeg tima sa kojim smo razgovarali te dileme raščistila na najvećem mogućem nivou, bez kompleksa i bez ustezanja. I mi smo danas, nakon sjednice eksperata u Trstu 26. znači jučerašnje sjednice blizu ili gotovo na konceptu koji je Crna Gora ponudila kao model ekonomskog povezivanju u regionu da bi svi bolje življeli, da bi naše resurse kvalitetnije valorizovali i da bi naša evropska i evroatlantska agenda, za one koji to žele, bila izvjesnija.

Dakle, Crna Gora ima i društveni i politički i ekspertskeg potencijal da zaštiti svoje interese i da ostane dosledna na realizaciji svog spoljopolitičkog prioriteta, a to je Evropska unija. Ja to ne govorim da želimo da za pet godina završimo ovaj proces i zemlju pripremamo za članstvo zbog politike, nego zbog realne potrebe i jasnog opredjeljenja ove vlade i mi nećemo odustati od tog cilja. Kako god se govorilo u Briselu, kako god se govorilo iz neke prijestonice zemlje članice Evropske unije, ovo je naš cilj i ova vlada će stajati iza njega.

U odnosu, ako mi dozvolite, pošto iskočili smo iz Poslovnika, kratko naravno, bio sam potpuno jasan, bio sam potpuno jasan. Ovo je poruka političarima, ne može se i ne smije se dozvoliti da se pozivaju građani da na javnom mjestu, na ulici ili bilo gdje drugo, ocjenjuju da li policija radi svoj posao kako treba. Za to postoje zakoni, za to postoji Ustav, za to postoje zakoni i za to postoje pravila. Uvijek je bilo kršenja zakona, svaka policija ga je kršila. Naša ponajmanje na štetu ostvarivanja ljudskih prava, ponajviše u korist građana i zaštite ljudskih prava. Crna Gora nije niti Francuska niti Njemačka, Crna Gora je na Balkanu. Znate šta smo prolazili i kakve izazove smo imali i 90-tih, i 2000.godine i 2016. godine. Ti ljudi su odbranili državu, njeno dostojanstvo, a političarima i građanima omogućili da opredjeljuju svoju sudbinu. Ko god pogriješi odgovaraće za to, ko god nije dostojan policijske uniforme ići će iz policije i to sam rekao u ovom izlaganju, ali moramo da iskažemo poštovanje prema onome što je njihova dužnost i prema onome što su njihove nadležnosti. Više puta sam ja i kao profesionalac imao razočarenja u dnevna postupanja policije i bio na ivici emotivnih reakcija, ali mi to ne smijemo da dozvolimo. Toga će biti, toga je bilo u Ulcinju moguće, vidjećemo šta je bilo, toga će možda biti u nekom drugom gradu, ali je važno da je Crna Gora danas bezbjedna zemlja. Crna Gora nije u NATO-u što kreira nestabilnost nego što je zemlja koja promovise stabilnost, a za tu stabilnost jesu odgovorni građani, jesu odgovorni političari, ali bogami su odgovorni i policajci i vojnici i to treba da poštujemo i dok sam na čelu ove vlade, to će biti moj princip ne štiteći nikoga od kršenja zakona. Nasuprot, tražiću da odgovara u tom slučaju. Hvala.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (28.06.17 13:04:23)

Hvala vama predsjedniče Vlade.

Kako nisam prekidao potpredsjednika Nimanbegua, dok je postavljao pitanje, naravno dao sam vam mogućnost da komentarišete i odgovorite na to, vodite računa, možete nastaviti to na sljedećem premijerskom satu posebnim pitanjem i nemojte da pređe u naviku.

Sljedeće pitanje postavlja poslanik Lazović. Izvolite.

VUJICA LAZOVIĆ (28.06.17 13:04:53)

Poštovani predsjedniče Parlamenta, poštovani predsjedniče Vlade, dame i gospodo poslanici,

Moje pitanje predsjedniku Vlade, uvaženom gospodinu Markoviću je takođe iz oblasti evropskih integracija. Iako imamo komentara da gotovo na svakom premijerskom satu postavljamo premijeru pitanje iz oblasti evropskih integracija, meni tu nema ništa sporno. Naprotiv, predsjedniku Vlade, zemlje koja je u procesu pridruživanja kao što je Crna Gora nema ništa prirodnije nego na svakom premijerskom satu postavljati pitanja u dijelu dostignutog statusa najznačajnijeg spoljno političkog prioriteta.

Zato moje pitanje glasi: Kako ocjenjujete dostignuto u tom procesu, odnosno do kojeg nivoa su sprovedene neophodne reforme našeg društva? Kako vidite nastavak pregovaračkog procesa i njegovu dinamiku, a naročito kako je vaša projekcija završetka pregovora i budućeg članstva Crne Gore u Evropskoj uniji.

Ovo pitanje postavljam i s razlogom zato što imate u crnogorskoj javnosti, naročito političkoj javnosti komentara da Crna Gora najduže pregovara u odnosu na sve zemlje koje su prošle taj pregovarački proces, vjerovatno sa namjerom i kontekstom da stave do znanja da je do nas, odnosno do Vlade, do vlasti, a ne do promjene pristupa u politici proširenja Evropskoj uniji i nekim drugim pitanjima o kojima ste sa uvažanim poslanikom Nimanbeguom, u odgovoru na prethodno pitanje, bili u prilici da razmijenite argumente.

Ovo pitanje takođe postavljam iz razloga što sutra obilježavamo pet godina od početka pregovora sa Evropskom unijom. Da podsjetim 29.06. 2012. godine smo ušli u proceduru pregovora procesom skrininga i kao što ste rekli danas možemo reći da smo napravili značajan uspjeh... otvorenih pregovaračkih poglavlja uključujući poglavlje o vladavini prava, pravosuđu, utemeljenim pravima, pravdi, slobodi, bezbjednosti; tri pregovaračka poglavlja privremeno zatvorena, dakle nauka i istraživanje, obrazovanje i kultura, vanjski poslovi i za 11 pregovaračkih poglavlja imamo utvrđene kriterijume, odnosno mjere otvaranja.

Generalno govoreći zavidan i dobar rezultat imajući u vidu kroz šta smo sve u tom procesu prolazili. Cijenim da se Crna Gora rukovodi logikom i principom kvalitet prije brzine, stavljajući akcenat na kvalitet sprovedenih reformi, a ne na dužinu trajanja tog procesa. U tom smislu sam želio da vas pitam kakvim vi procenjujete kvalitet tih sprovedenih reformi ili bolje reći da li su one u dovoljnoj mjeri sprovedene da predstavljaju značajan iskorak u transformaciji našeg društva u procesu evropskih integracija?

Dakle, možemo biti zadovoljni, ali ne smijemo se opustiti, čeka nas još dosta posla na tom putu. Svakako poglavlja 22, 23, 24 se zbog kompleksnosti i osjetljivosti poslednja zatvaraju i u tom smislu je velika obaveza ne samo pred Vladom, nego pred svim značajnim političkim i ne samo političkim subjektima u Crnoj Gori, da u narednom periodu, bez obzira na sve dileme koje su prisutne, nastavimo predanost ovim poslom.

Znajući da ste zadnjih mjeseci bili u intenzivnoj komunikaciji imali sastanke sa najvećim evropskim zvaničnicima moje pitanje bi bilo takođe - kakvim ocjenjujete dalju dinamiku pregovaračkog procesa ili da budem precizan: Da li će Crna Gora po vašoj procjeni biti članicom Evropske unije do kraja mandata vaše Vlade 2020. godine? Zahvaljujem.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (28.06.17 13:08:39)

Hvala, poslaniče Lazoviću.
Riječ ima predsjednik Vlade.
Izvolite.

DUŠKO MARKOVIĆ (28.06.17 13:08:55)

Hvala poslaniče Lazoviću na postavljenom pitanju.

Kako ste i sami kazali, sutra obilježavamo pet godina od početka pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom, petogodište izuzetno uspješne dinamike i rezultata. Za proteklih pet godina sazrijevali smo i napredovali u najširem društvenom, demokratskom, institucionalnom smislu, naučili mnogo lekcija i uspjeli unaprijediti svaki segment koji je bio upisan u našoj evropskoj agenti. Javna uprava je napredovala kako u razumijevanju tako i u vještinama da uspješno pregovara, ali što je važnije da zrelo i odgovorno sprovodi i implementira evropske politike. I sama Vlada je učinila dodatni podsticaj u pravcu uspješnog sprovođenja pregovaračkog procesa. Danas Crna Gora ima Ministarstvo evropskih poslova, poseban resor koji se tim bavi, već sam to rekao u nekom od prethodnih odgovora.

Upravo zbog toga vjerujem da će Crna Gora uraditi sve što je u domenu njenih institucija, da do kraja mandata ove Vlade završi proces pregovora o pristupanju Evropske unije, dakle završi proces pregovora. To je svakako ono o čemu težimo od prvog dana pregovaračkog procesa, a u određenoj mjeri to smo i obećali svojim građanima. Dadao nas u našoj ambiciji ohrabruje nedavna izjava komesara za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana da očekuje nova pristupanja u narednom sazivu Evropskog parlamenta, odnosno Evropske komisije u periodu 2019-2024. godina.

Kada govorimo o očekivanjima i projekcijama članstva, moramo imati u vidu da je Crna Gora prva zemlja koja pregovara po novom pristupu, koji u fokus stavlja pregovore u vladavini prava, odnosno u poglavljima 23 i 24, ali i činjenicu da se i sama Evropska unija danas značajno promijenila u odnosu na period od prije 2012. godine. Upravo zbog toga, zbog novog pristupa i strožih kriterijuma naš napredak djeluje uvjerljivije i snažnije. Mi danas govorimo o procesu pristupanja jednoj evolutivnoj organizaciji koja je sve višem okrenuta prema unutra, prema svojim planovima za budućnost.

Svjesni smo da je Evropska unija danas suočena sa mnogim krizama i izazovima, koje će moguće zahtijevati transformaciju njenih institucija i odgovarajućih politika i da će zajednica u koju ćemo ući vjerovatno biti drugačija nego današnja. O tome sam slično govorio i prilikom predstavljanja ekspozea za sastav 41. Vlade. Ipak, uprkos tome što su kriterijumi pooštreni, a politička klima u Evropskoj uniji ponekad i varljiva Crna Gora je ostala dosljedna svojim ciljevima i siguran sam da smo 11 godina od obnove nezavisnosti u pogledu reformi ostvarili značajne rezultate čemu u prilog govori članstvo Crne Gore u NATO. Ona je došla kao prilično zahtjevan, ali svakako komplementaran proces sa procesom pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Podsjetiću i vas i crnogorsku javnost kako pet godina pregovora danas izgleda u činjenicama i brojevima. Sa 28 otvorenih poglavlja Crna Gora predvodi zemlje koje se nalaze u procesu proširenja i to je podatak koji sa respektom izgovaraju mnogi evropski i izvan evropski zvaničnici. Činjenica je da se danas u brojnim demokratskim i ekonomskim segmentima ne razlikujemo od mnogih zemalja članica Evropske unije. Predali smo 30 pregovaračkih pozicija. Očekujem da će već sutra Vlada usvojiti 31. poziciju dok intenzivno radimo na još jednoj, što nam daje dovoljno argumenata da do kraja godine uvećamo svoj pregovarački bilans. Bilježimo internu spremnost za otvaranje preostalih poglavlja do kraja godine, kao i nastavak zatvaranja novih poglavlja. Od 13 poglavlja u kojima smo imali početna mjerila, njih 12 je već dostignuto, a ostalo je da mjerila ispunimo samo u još jednom poglavlju, što ćemo i uraditi u narednih par mjeseci.

U smislu predstojeće kratkoročne dinamike, očekujemo da do kraja godine otvorimo pregovore u preostalim poglavljima gdje smo predali pregovaračke pozicije. Poglavlje 2 - sloboda kretanja radnika, poglavlje 3 - pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, kao i ona za koje su pozicije izrađene, poglavlje 17 - ekonomska i monetarna unija i poglavlje 27 - životna sredina, a da do kraja godine predamo i poslednju poziciju za poglavlje 8 - konkurencija, gdje upravo radimo na ispunjavanju preostalih početnih mjerila i jedno od tih mjerila će biti na dnevnom redu, nadam se uskoro, i ovog parlamenta.

Na poslednjoj međuvladinoj konferenciji pored otvaranja dva nova poglavlja započeli smo i proces zatvaranja pojedinih poglavlja sa završnim mjerilima zatvorivši poglavlje 30 - vanjski odnosi. Zaokružili smo proces otvaranja poglavlja i započeli novu fazu njihovog intenzivnog zatvaranja. Iako je to već pomenuto, želim da naglasim da poseban fokus stavljam na pregovore u poglavljima 23 - pravosuđe, temeljna prava i 24 - pravda, sloboda i bezbjednost, gdje su naša

očekivanja da uskoro ostvarimo internu spremnost u smislu ispunjenosti 83 privremena mjerila. Upravo u ovoj oblasti dinamika reformi bila je na vrhuncu, o čemu dovoljno govori donošenje preko 60 reformskih zakona, osnivanje i početak rada više novih institucija uz kontinuirano jačanje postojećih, ali i jasan i vidljiv bilans ostvarenih rezultata u sprovođenju reformi koji u skladu sa novim pristupom daje potrebne podsticaje daljem napretku pregovorima.

Više puta sam, takođe, naglasio da sam proces pregovora nije i ne treba biti naša trka sa rokovima. Članstvo u Evropskoj uniji je krajnji cilj, ali ono što je za Crnu Goru važnije jeste maršruta puta koja vodi do tog cilja, odnosno kvalitet standarda koje ćemo sprovesti i dostići, a koji će značiti i drugačiji i viši nivo kvaliteta života naših građana. Kako ste i sami kazali u obrazloženju, rukovodimo se isključivo principom kvalitet prije brzine. Dozvolite na samom kraju da napravim jedan ... izvan konteksta samog pitanja.

Imajući u vidu da je proces evropske integracije zapravo proces čitavog crnogorskog društva, te da podrška građana za članstvo u Evropsku uniju, prema istraživanjima iznosi 76%, bio bih kao premijer mnogo zadovoljniji kada bih u ovoj sali vidio kolege poslanike iz opozicionih stranaka, jer oni prirodno predstavljaju tih 76% crnogorskih građana koji žele Crnu Goru u Evropskoj uniji, da iz poslaničkih klubova, ne izvan njih doprinose kvalitetu reformi i učestvuju u odlučivanju u najvažnijim pitanjima iz tog procesa. Time bi i oni sami pokazali svoju političku zrelost da sutra kada postanemo članica imaju priliku uticati i na evropske, a ne samo na nacionalne politike i odluke.

Svakako možemo biti sigurni u jedno. Vlada će učiniti sve da oko ovog cilja okupimo više kapacitete cijelog društva, svjestan značaja njihovih doprinosa u ovom procesu. Upravo sa svim granama vlasti, u saradnji s poslovnom zajednicom, civilnim sektorom, medijima i svim segmentima društva sprovođićemo u mandatu ove Vlade dalje reforme za novu budućnost Crne Gore i njenih građana. Hvala vam.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (28.06.17 13:16:20)

Hvala, predsjedniče Vlade.
Poslanik Lazović, komentar. Izvolite.

VUJICA LAZOVIĆ (28.06.17 13:16:

Zahvaljujem, predsjedniče Vlade.

Zadovoljan sam odgovorom, naročito u ovom zadnjem dijelu poruku koju ste poslali, a to je i bila moja namjera da pozovemo sve one koji se formalno zaklinju u projekat Evropske unije iproces pridruživanja, a svojim političkim djelovanjem na prostoru Crne Gore sve čine da Crna Gora bude politički nestabilna pa da što je moguće duže, da tako kažem, traje taj proces.

Zadovoljan sam odgovorom i činjenicom da smo mi svjesni u kakvom stanju se nalazi Evropska unija, da Evropska unija ima ozbiljnih problema, to ni u Briselu ne kriju, da je nedavno jedna, neću reći od osnivača, ali zemalja koja se u nekom ranom periodu 1973., Velika Britanija, pridružila Evropskoj uniji, napustila Evropsku uniju, odnosno ušla u proces napuštanja Evropske unije, da se Evropska unija suočava sa političkim, ekonomskim, socijalnim i drugim problemima, da Evropska unija, odnosno značajan broj članica Evropske unije je odavno prekršio mastričke kriterijume, kako u pogledu javnog duga, tako i u pogledu deficita da je prosječna participacija duga u odnosu na GDP u zemljama Evropske unije 85%, da je visoka nezaposlenost, naročito visoka nezaposlenost mladog visokoobrazovanog kadra, da u nekim članicama Evropske unije prelazi preko 30% i tako dalje. Često imamo, na žalost disonantnih tonova iz Evropske unije oko raznih pitanja. Normalno, mi ne navijamo za tu atmosferu i ne aplaudiramo tim disonantnim tonovima. Znamo da Evropska unija pokušava da nađe odgovarajuća rješenja, da nema jedinstvene politike, počevši od politike migrantske krize, politike bezbjednosti, energetske politike, pa ako hoćete na kraju do politike jedinstvenog digitalnog tržišta, da su česti komentari da li Evropske unija ima jasnu politiku prema Zapadnom Balkanu, da li Evropska unija ima jasnu politiku proširenja, da li je Evropska unija dovoljno prepoznala i dobro nagradila one koji su u

procesu pridruživanja napravili najveće iskorake kao što je Crna Gora.

Kažem, to su sve neka otvorena pitanja na koja možemo komentarisati i sa jednog i sa drugog ugla. Ono što sam mogao da zaključim iz Vašeg odgovora, sa čime se u potpunosti slažem pretpostavljam ne samo ja nego svi poslanici prisutni ovdje u parlamentu, jeste da Crna Gora vjeruje u projekat Evropske unije i da smo mi maksimalno posvećeni tom projektu. U tom smislu normalno, nama je stalo i bitno je kada ćemo postati članice Evropske unije, ali nam nije cilj formalno članstvo, nego nam je cilj sveukupni ekonomski i demokratski prosperitet Crne Gore. Zahvaljujem.

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (28.06.17 13:19:15)

Hvala.

Da li imate potrebnu za odgovorom na komentar?

Izvolite, predsjednik Vlade.

DUŠKO MARKOVIĆ (28.06.17 13:19:30)

Samo u kontekstu ove argumentacije koju je saopštio poslanik Lazović, da smo i u Evropskoj uniji, a naravno posledično i kod nas u regionu, u jednom trenutku bili zabrinuti razvojem događaja i ne samo o tome kako će izgledati naša perspektiva razvojna, integraciona i svaka druga nego kako će izgledati, da li će opstati uopšte Evropska unija. To nijesu bili samo da kažemo strahovi, strahovi koji su bili stvar percepcije, nego strahovi koji su proizilazili iz realnih činjenica i okolnosti. Ono što je sada evidentno nakon poslednjih pola godine političkih dešavanja u Evropskoj uniji završetkom izbora, predsjedničkih izbora finalizacije predsjedničkih izbora u Austriji, parlamentarnih izbora u Holandiji, parlamentarnih izbora u Francuskoj i sve ono što sada govori o stanju i raspoloženju javnog mnjenja u Njemačkoj u pogledu snage i političke popularnosti kancelarke Merkel ukazuje na to da se Evropska unija konsoliduje, da Evropska unija zatvara prostor za retrogradne populističke i nacionalističke snage i da Evropska unija prepoznaje potrebu da unutar sebe obezbijedi veći nivo političke, ekonomske i bezbjednosne kohezije. U tom kontekstu Zapadni Balkan je danas na svim adresama u Evropskoj uniji jedna od glavnih tema. Ne u kontekstu toga da se za Balkan traži alternativa mimo Evropske unije, nego kako stvoriti uslove da Balkan bude konačno dio Evropske unije.

Juče u Savjetu Evrope svaki razgovor je počinjao na tu temu. Sada je prilika da to iskoristimo, da ovaj novi trenutak pretvorimo u našu političku i sveukupnu pobjedu, trenutak u kojem će lideri na Zapadnom Balkanu preuzeti odgovornost za ono što se dešava i na nacionalnom i na regionalnom nivou. Mi treba da donosimo odluke koje rješavaju otvorena pitanja, a ne da proizvodimo probleme i adresiramo ih na stolu ili u Briselu, Berlinu ili bilo gdje drugo. Crna Gora će promovisati takav pristup. Ona ga je i do sada imala, ostaće dosledna tom principu. Vjerujem da ćemo mi veoma brzo u okviru Evropske Unije imati jasnu magistralu koja će evropsku perspektivu Crne Gore učiniti izvjesnijom nego ikada, a mi kod nas naš ukupni potencijal podići na onaj nivo koji nam je potreban da tom magistralom prođemo što prije, a neka to bude do 2020.godine. Hvala

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ (28.06.17 13:22:19)

Hvala Vama predsjedniče Vlade.

Poštovane kolege, ovim je Jedanaesta posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2017.godini završena. Vidimo se sutra na novom zasijedanju.